

Osnovi računarstva I

Uvod

- ECTS formular je objavljen na virtuelnoj oglasnoj tabli:
www.etf.ucg.ac.me
 >studijski programi >Osnovne studije EA >OR1 >obavijestenja
- Nastavnik: *Prof. dr Veselin N. Ivanović*; saradnica: *Doc. dr Nevena Radović*
- Fond časova: 2P+1V+1L
- Literatura:
 - Udžbenik: Lj. Stanković, V.N. Ivanović, M. Radonjić, Osnovi računarstva, Podgorica, 2016.
 - Zbirka zadataka: M. Radonjić, Osnovi računarstva I – riješeni zadaci.
- Obaveze studenta u toku nastave:
 - pohađa nastavu,
 - odradi laboratorijske vježbe i
 - radi kolokvijum.

■ Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

- Laboratorijske vježbe se ocjenjuju sa ukupno 10 poena.
- Kolokvijum se ocjenjuje sa 60 poena.
- Završni ispit se ocjenjuje sa 30 poena.

■ Prelazna ocjena se dobija ako student kumulativno sakupi najmanje 50 poena.

- Konačni rezultati sa predlozima ocjena koje će ići na usvajanje NN Vijeću biće poznati nakon popravnog ispita.
- Studenti koji osvoje više od 90, 80, 70, 60, 50 poena, obezbijeduju ocjenu A, B, C, D, E, respektivno.

■ Preduslovi da se uspješno savlada gradivo:

- Dobra volja.
- Poznavanje 4 osnovne matematičke operacije.
- Malo vašeg dragocjenog vremena.

Drugim riječima:
Svako može
biti uspješan!

- **Obratiti pažnju:**
 - Ne postoji obnova laboratorijskih vježbi.
 - Redovno pratite obavještenja na virtuelnoj oglasnoj tabli.
 - Prigovori na stanje bodova mogu se realizovati lično, a najkasnije 7 dana nakon objavljanja.
 - Svaki komentar, kritiku ili sugestiju slobodno iznesite, lično ili putem e-maila, i biće razmatrani.
 - **Učestvujte u nastavi** – nemojte biti samo pasivni posmatrači!

Osnovi računarstva I

Brojni sistemi

- Brojne vrijednosti (brojevi) se, zavisno od raspoloživog prostora ili svoje namjene, predstavljaju u različitim brojnim sistemima.
- Brojne vrijednosti se reprezentuju nizom cifara (digita) odgovarajućeg brojnog sistema.
- Svaka cifra pojedinačno, *svojom pozicijom* u reprezentaciji brojne vrijednosti, doprinosi njenoj ukupnoj numeričkoj vrijednosti.
- Brojni sistem koji poznajemo iz svakodnevnog života je dekadni brojni sistem.
 - U ovom brojnom sistemu osnova brojanja je 10.
 - Čovjek je brojanje bazirao na deset prstiju svojih ruku, pa je zato dekadni brojni sistem njemu prirodan i poželjan način reprezentacije posmatrane vrijednosti.
- Dekadni broj predstavljen zapisom: $abc.de$

ima vrijednost: $a \times 10^2 + b \times 10^1 + c \times 10^0 + d \times 10^{-1} + e \times 10^{-2}$

gdje cifre a, b, c, d, e uzimaju vrijednosti iz skupa cifara: $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$

- **Primjer:** Broj 173.76 može biti predstavljen na sljedeći način:

$$1 \times 10^2 + 7 \times 10^1 + 3 \times 10^0 + 7 \times 10^{-1} + 6 \times 10^{-2}$$

- U opštem slučaju – slučaju proizvoljnog brojnog sistema – osnova može biti proizvoljan prirodni broj B , veći od 1. U tom slučaju broj predstavljen zapisom **abc.de** ima vrijednost:

$$a \times B^2 + b \times B^1 + c \times B^0 + d \times B^{-1} + e \times B^{-2}$$

- Proizvoljni broj: $a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0 \cdot a_{-1} a_{-2} \dots a_{-m}$

zapisan u brojnom sistemu osnove brojanja B , ima vrijednost:

$$S = \sum_{i=-m}^n a_i B^i$$

pri čemu su cifre a_i upotrijebljenog brojnog sistema cijeli brojevi iz opsega

$$0 \leq a_i \leq B - 1$$

- Gornja jednačina predstavlja opšti izraz za konverziju broja datog u sistemu proizvoljne osnove brojanja B u dekadni brojni sistem.

- Težine (položaji) cifara posmatraju se relativno u odnosu na decimalni zarez.
 - Težine cifara cjelobrojnog dijela broja uzimaju pozitivne vrijednosti, u rastućem redu, počev od decimalnog zareza u lijevu stranu.
 - Težine cifara decimalnog dijela broja uzimaju negativne vrijednosti, u opadajućem redu, počev od decimalnog zareza u desnu stranu.
- U istoriji civilizacije korišćeni su i brojni sistemi sa drugim osnovama:
 - Vavilonski brojni sistem, koji se smatra prvim težinskim brojnim sistemom, imao je osnovu brojanja 60 (ostalo kod računanja vremena – sati, minuti, sekunde)
 - Sistem sa osnovom brojanja 12 (danas se upotrebljava u kalendarskoj podjeli godine; u engleskom mjernom sistemu ovaj sistem brojanja je često upotrebljavan – „*dozen*“)
 - Najpoznatiji netežinski sistem je *Rimski* sistem označavanja brojeva

Osnovi računarstva I

Binarni brojni sistem

- Sa stanovišta računarske tehnike i tehnologije posebno je interesantan binarni brojni sistem, čija je osnova brojanja $B = 2$
- Cifre u ovom brojnom sistemu uzimaju vrijednosti iz skupa cifara $\{0,1\}$
- Fizička realizacija cifara ovog brojnog sistema veoma je jednostavna:
 - zatvoren prekidač može predstavljati binarnu cifru 1, a otvoren binarnu cifru 0;
 - visok nivo napona može označavati 1, a nizak nivo napona 0;
 - jedan smjer magnetnog polja se može tumačiti kao 1, a drugi smjer polja kao 0;
 - ...
 - dva jasno definisana stacionarna stanja tranzistora, zasićenje i zakočenje, mogu označavati binarne vrijednosti 1 i 0.

- U binarnom brojnom sistemu broj $abc.de$

ima vrijednost: $a \times 2^2 + b \times 2^1 + c \times 2^0 + d \times 2^{-1} + e \times 2^{-2}$

- **Primjer** : Binarni zapis broja 1011 predstavlja vrijednost

$$1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

- Ukoliko se izvrši izračunavanje ovog izraza, on istovremeno može poslužiti za **tumačenje posmatranog broja u dekadnom brojnom sistemu**, u kome posmatrani binarni broj ima vrijednost:

$$1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11$$

- U cilju razlikovanja brojeva zapisanih u različitim brojnim sistemima, prilikom njihovog zapisivanja, u indeksu broja ćemo dodavati vrijednost osnove brojnog sistema:

$$1011_{(2)} = 11_{(10)}$$

Pretvaranje broja iz dekadnog brojnog sistema u binarni

- Razlikuje se za cjelobrojni i decimalni dio dekadnih brojeva.
- Prilikom pretvaranja/konverzije **cjelobrojnog dijela** dekadnog broja u njegov binarni ekvivalent upotrebljava iterativan postupak (izvršava se u nizu veoma sličnih koraka).
- Prva iteracija sastoji se u dijeljenju posmatranog dekadnog broja sa osnovom binarnog brojnog sistema (2) i zapisivanju ostatka dijeljenja.
 - Tom prilikom može se dobiti ostatak dijeljenja jednak nuli ili jedinici, a to su cifre binarnog brojnog sistema.
- Postupak se ponavlja, u nizu iteracija, sa količnikom dobijenim u prethodnoj iteraciji.
- Kada se dobije količnik dijeljenja jednak nuli, postupak se prekida.
- Ostaci dobijeni prilikom dijeljenja sa 2, zapisani obrnutim redoslijedom od onog kojim su dobijeni, obrazuju traženi binarni zapis dekadnog broja.

■ Dokaz:

- Cijeli broj $a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0$ zapisan u binarnom brojnom sistemu, u dekadnom brojnom sistemu ima vrijednost:

$$S = a_n \times 2^n + a_{n-1} \times 2^{n-1} + \dots + a_2 \times 2^2 + a_1 \times 2 + a_0.$$

- Podijelimo dekadni broj S osnovom brojanja binarnog brojnog sistema:

$$S / 2 = a_n \times 2^{n-1} + a_{n-1} \times 2^{n-2} + \dots + a_2 \times 2 + a_1, \text{ sa ostatkom } a_0$$

- Primijetimo da ovim dijeljenjem kao ostatak dobijamo a_0 , najmanje značajnu cifru posmatranog binarnog broja

- Ponavljamo postupak:

$$(S / 2) / 2 = S / 2^2 = a_n \times 2^{n-2} + a_{n-1} \times 2^{n-3} + \dots + a_2, \text{ sa ostatkom } a_1$$

...

$$S / 2^n = a_n, \text{ sa ostatkom } a_{n-1}$$

$$S / 2^{n+1} = 0 \quad \text{sa ostatkom } a_n$$

KRAJ

- **Primjer:** Pretvoriti dekadni broj $23_{(10)}$ u njemu odgovarajući binarni zapis.
- **Rješenje:**

	ostatak
$23/2=11$	$1 \rightarrow a_0$
$11/2=5$	$1 \rightarrow a_1$
$5/2=2$	$1 \rightarrow a_2$
$2/2=1$	$0 \rightarrow a_3$
$1/2=0$	$1 \rightarrow a_4$

Prema tome, dekadnom broju $23_{(10)}$ odgovara binarni zapis $10111_{(2)}$

- Prilikom pretvaranja **decimalnog dijela** dekadnog broja u njegov binarni ekvivalent upotrebljava se takođe iterativan postupak.
- Prva iteracija sastoji se u množenju posmatranog decimalnog dijela dekadnog broja sa osnovom binarnog brojnog sistema (2) i zapisivanju cjelobrojnog dijela dobijenog rezultata.
 - Tom prilikom može se dobiti cjelobrojni dio jednak nuli ili jedinici, a to su cifre binarnog brojnog sistema.
- Postupak se ponavlja, u nizu iteracija, sa decimalnim dijelom dobijenim u prethodnoj iteraciji.
- Kada se dobije decimalni dio jednak nuli, **ili se postigne željena preciznost**, postupak se prekida.
- Cjelobrojni djelovi dobijeni prilikom množenja sa 2, zapisani redoslijedom kojim su dobijeni, obrazuju traženi binarni zapis decimalnog dijela dekadnog broja. **Ne zaboraviti vodeću nulu i decimalni zarez!**
- Dokaz je analogan dokazu za konverziju cjelobrojne vrijednosti – pogledati u literaturi!

- **Primjer** : Odrediti binarni ekvivalent decimalnom dekadnom broju $0.8125_{(10)}$
- **Rješenje:**

cijeli dio rezultata

$$\begin{array}{ll} 0.8125 \times 2 = 1.625 & 1 \rightarrow a_{-1} \\ 0.625 \times 2 = 1.25 & 1 \rightarrow a_{-2} \\ 0.25 \times 2 = 0.5 & 0 \rightarrow a_{-3} \\ 0.5 \times 2 = 1.0 & 1 \rightarrow a_{-4} \end{array}$$

Traženi binarni zapis je $0.1101_{(2)}$, odnosno $0.8125_{(10)} = 0.1101_{(2)}$

- Dekadni broj sa konačnim brojem decimalnih mesta za svoj binarni ekvivalent **može** imati broj sa beskonačnim brojem decimalnih mesta.
- Ova činjenica predstavlja značajan nedostatak binarnog zapisa brojnih veličina, pošto onemogućava u potpunosti tačnu binarnu reprezentaciju proizvoljnog dekadnog broja, odnosno njegov u potpunosti tačan binarni zapis u računaru.
- **Primjer** : Zapisati dekadni broj $0.425_{(10)}$ u binarnom obliku.
- **Rješenje:**

$$0.425 \times 2 = 0.85 \qquad \text{cijeli dio rezultata}$$

$$0.85 \times 2 = 1.7 \qquad 1 \rightarrow a_{-1}$$

$$0.7 \times 2 = 1.4 \qquad 1 \rightarrow a_{-2}$$

$$0.4 \times 2 = 0.8 \qquad 0 \rightarrow a_{-3}$$

$$0.8 \times 2 = 1.6 \qquad 1 \rightarrow a_{-4}$$

$$0.6 \times 2 = 1.2 \qquad 1 \rightarrow a_{-5}$$

$$0.2 \times 2 = 0.4 \qquad 0 \rightarrow a_{-6}$$

Osnovi računarstva I

Oktalni brojni sistem

- Broj zapisan u binarnom obliku zahtjeva značajno veći broj cifara u poređenju sa zapisivanjem istog broja u bilo kom drugom brojnom sistemu.
- Reprezentacijom brojnih veličina u sistemima čije osnove brojanja predstavljaju **stepen osnove brojanja binarnog brojnog sistema** nastoji se ublažiti ovaj problem.
- Kod oktalnog brojnog sistema osnova brojanja je $B = 8 = 2^3$
- Broj ***abc.de***, zapisan u oktalnom brojnom sistemu ima vrijednost:
$$a \times 8^2 + b \times 8^1 + c \times 8^0 + d \times 8^{-1} + e \times 8^{-2}.$$
- Oktalna cifra može uzeti neku od vrijednosti iz skupa $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
- **Primjer** : Zapisati oktalni broj $107.1_{(8)}$ u dekadnom obliku.
- **Rješenje:**

$$1 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 7 \times 8^0 + 1 \times 8^{-1} = 71.125_{(10)}$$

Pretvaranje broja iz dekadnog brojnog sistema u oktalni

- Izvršava se na **analogan** način kao iz **dekadnog u binarni** brojni sistem – dijeljenjem cjelobrojnog, odnosno množenjem decimalnog dijela dekadnog broja sa osnovom brojanja oktalnog brojnog sistema ($B=8$)
 - ostaci dobijeni dijeljenjem cjelobrojnog dijela dekadnog broja zapisuju se suprotnim redom od onog kojim su dobijeni
 - cjelobrojni djelovi proizvoda decimalnog dijela dekadnog broja zapisuju se onim redom kojim su izračunati
- Dokaz je analogan dokazu za prelaz iz dekadnog u binarni brojni sistem: **uradite sami za vježbu** (rješenje ima i u literaturi)
- Može se izvesti **opšti zaključak**: *Prelaz iz dekadnog u proizvoljni brojni sistem (osnove brojanja B) vrši se dijeljenjem cjelobrojnog dijela, odnosno množenjem decimalnog dijela dekadnog broja osnovom brojanja B brojnog sistema u koji se vrši konverzija, te zapisivanjem ostataka dobijenih dijeljenjem suprotnim redom od onog kojim su ostaci dobijeni, kao i zapisivanjem cjelobrojnih djelova proizvoda onim redom kojim su izračunati.*

■ **Primjer** : Zapisati dekadni broj $354_{(10)}$ u oktalnom obliku.

■ **Rješenje:**

	Ostatak
$354/8 = 44$	$2 \rightarrow a_0$
$44/8 = 5$	$4 \rightarrow a_1$
$5/8 = 0$	$5 \rightarrow a_2$

Prema tome, $354_{(10)} = 542_{(8)}$

Pretvaranje broja iz binarnog brojnog sistema u oktalni i obrnuto

- Za prelazak iz binarnog u oktalni brojni sistem dovoljno je izvršiti grupisanje po tri binarne cifre (tzv. triade) i njih zapisati u dekadnom obliku.
- **Dokaz:** Posmatrajmo cijeli binarni broj $a_n a_{n-1} a_{n-2} \dots a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 a_0$
 - Brojna vrijednost posmatranog broja u dekadnom brojnom sistemu iznosi:
$$S = a_n \times 2^n + a_{n-1} \times 2^{n-1} + a_{n-2} \times 2^{n-2} + \dots + a_5 \times 2^5 + a_4 \times 2^4 + a_3 \times 2^3 + a_2 \times 2^2 + a_1 \times 2 + a_0.$$
 - Prepostavimo da je $n = 3m - 1$, gdje je m prirodan broj, kako bi se posmatrana dekadna brojna vrijednost S mogla predstaviti sumom skupina, sastavljenih od po tri sabirka. Ova prepostavka uvijek može biti zadovoljena – dodavanjem nula sa lijeve strane broja!

- Grupisanjem po tri sabirka, suma S poprima oblik:

$$S = (a_n \times 2^2 + a_{n-1} \times 2 + a_{n-2}) \times 2^{n-2} + \dots + (a_5 \times 2^2 + a_4 \times 2 + a_3) \times 2^3 + (a_2 \times 2^2 + a_1 \times 2 + a_0).$$

- Zamjenom $n = 3m - 1$ u prethodnom izrazu, dobija se:

$$\begin{aligned} S &= b_{m-1} \times 2^{3m-3} + \dots + b_1 \times 2^3 + b_0 = b_{m-1} \times 2^{3(m-1)} + \dots + b_1 \times 2^3 + b_0 \\ &= b_{m-1} \times 8^{m-1} + \dots + b_1 \times 8 + b_0. \end{aligned}$$

- Posljednji izraz predstavlja reprezentaciju dekadne sume S u oktalnom obliku, gdje su koeficijenti b_i , $i=0,1,\dots,m-1$, cifre oktalnog brojnog sistema:

$$b_{m-1} = a_{3m-1} \times 2^2 + a_{3m-2} \times 2 + a_{3m-3}$$

...

$$b_1 = a_5 \times 2^2 + a_4 \times 2 + a_3,$$

$$b_0 = a_2 \times 2^2 + a_1 \times 2 + a_0.$$

Analogno se dokazuje
za decimalni dio broja

■ **Primjer** : Zapisati binarni broj $1011010111.10_{(2)}$ u oktalnom obliku.

■ **Rješenje:**

- Dodati dvije nule sa lijeve strane cijelog dijela posmatranog broja
- Dodati jednu nulu sa desne strane decimalnog dijela istog broja
- Grupisati po tri binarne cifre
- Tumačiti pojedinačno grupisane skupine od po 3 binarne cifre (dekadno):

001	011	010	111	.	100
1	3	2	7	:	4

Dakle: $1011010111.10_{(2)} = 1327.4_{(8)}$

- **Primjer** : Pronaći binarni ekvivalent oktalnom broju $7012.3_{(8)}$.

- **Rješenje:**

$$\begin{array}{cccccc} 7 & 0 & 1 & 2 & . & 3 \\ 111 & 000 & 001 & 010 & . & 011 \end{array}$$

Traženi binarni broj je $111000001010.011_{(2)}$.

- Iz svega navedenog može se zaključiti da se konverzija iz binarnog u oktalni brojni sistem i obrnuto može izvršiti na 2 načina:
 1. Konverzijom najprije u dekadni brojni sistem, a potom iz dekadnog u zahtijevani brojni sistem. Ovaj način je univerzalan i važi za konverziju brojeva iz proizvoljnog brojnog sistema osnove brojanja (a) u proizvoljni brojni sistem osnove brojanja (b) (simbolički zapisano: (a) \rightarrow (10) \rightarrow (b)).
 2. Grupisanjem po tri binarne cifre u tzv. triade i zapisivanjem svake triade njenom oktalnom vrijednošću; i obrnuto: predstavljanjem svake cifre posmatranog oktalnog broja njenim trocifrenim binarnim ekvivalentom.

Osnovi računarstva I

Heksadekadni brojni sistem

- Kod heksadekadnog brojnog sistema osnova brojanja je $B = 16 = 2^4$
- Za zapis nekog broja potrebno je imati na raspolaganju 16 različitih cifara u ovom brojnom sistemu.
- Skup cifara heksadekadnog brojnog sistema je
$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$$
- *Primjer* : Zapisati heksadekadni broj $8A31F.2_{(16)}$ u dekadnom obliku.
- *Rješenje*:

$$8 \times 16^4 + A \times 16^3 + 3 \times 16^2 + 1 \times 16^1 + F \times 16^0 + 2 \times 16^{-1} = 566047.125_{(10)}$$

- Binarni broj se pretvara u heksadekadni oblik grupisanjem po 4 binarne cifre (tzv. tetrade), te njihovim kasnijim pojedinačnim tumačenjem u heksadekadnom obliku.
- Dokaz ovog stava je u potpunosti analogan dokazu sprovedenom u slučaju oktalnog brojnog sistema ([uraditi za vježbu](#))

- **Primjer** : Zapisati binarni broj $10010011101010_{(2)}$ u heksadekadnom obliku.
- **Rješenje:**


0100	1001	1110	1010
4	9	E	A

Heksadekadni ekvivalent posmatranog binarnog broja je $49EA_{(16)}$

- **Primjer** : Prikazati heksadekadni broj $A95_{(16)}$ u binarnom brojnom sistemu.
- **Rješenje:**

A	9	5
1010	1001	0101

Znači, $A95_{(16)} = 101010010101_{(2)}$



Osnovi računarstva I

Binarna aritmetika

- Zbog posebne važnosti binarnog brojnog sistema (savremeni računari koriste upravo ovaj zapis) detaljno ćemo obraditi osnovne aritmetičke operacije sa brojevima u tom sistemu.
- Aritmetika u binarnom brojnom sistemu sasvim je slična aritmetici sa dekadnim brojevima, a u mnogim elementima i znatno prostija.

Osnovi računarstva I

Binarna aritmetika
Sabiranje u binarnom brojnom sistemu

- Prilikom sabiranja binarnih cifara razlikuju se četiri slučaja i to:
 - $0 + 0 = 0$ sa prenosom 0 na naredno težinsko mjesto
 - $0 + 1 = 1$ sa prenosom 0 na naredno težinsko mjesto
(isto što i $1 + 0 = 1$ sa prenosom 0 na naredno težinsko mjesto)
 - $1 + 1 = 10$, odnosno 0 sa prenosom 1 na naredno težinsko mjesto
 - $1 + 1 + 1 = 11$, odnosno 1 sa prenosom 1 na naredno težinsko mjesto.
- Gornji slučajevi odnose se na binarne cifre tekućeg (posmatranog) težinskog mesta binarnog broja.
- Prenos se odnosi na prenos koji se dešava sa tekućeg na naredno (više) težinsko mjesto posmatranog binarnog broja.

■ **Primjer** : Sabrati binarne brojeve 1011.1 i 101.11

■ **Rješenje:**

- Posmatrane binarne brojeve treba najprije zapisati tako da decimalni zarezi budu jedan ispod drugog.
- Primjenjujući navedena pravila sabiranja binarnih cifara na svim pojedinačnim težinskim mjestima sabiraka, počev od najnižeg – krajnjeg desnog težinskog mesta prema višim (lijevim) težinskim mjestima, dobijamo:

$$\begin{array}{r} 1011.10 \\ + \quad 101.11 \\ \hline 10001.01 \end{array}$$

Provjerom u dekadnom br. sistemu: $11.5_{(10)} + 5.75_{(10)} = 17.25_{(10)}$